

t7_zf_lang (TMXyGwpuPQXywHbY- Hgfu38c6a3hR5Rft6Xa)

October 27, 2020

Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k1_zf_lang : \iota$ be given. Let $v1_zf_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k14_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k13_zf_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m2_subset_1 X0 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_zf_lang \\ & X2) \wedge (m2_finseq_1 X2 k5_numbers)) \Rightarrow (k15_zf_lang X0 X1 X2 = k13_zf_lang \\ & X0 (k13_zf_lang X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m2_subset_1 X0 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_zf_lang \\ & X2) \wedge (m2_finseq_1 X2 k5_numbers)) \Rightarrow (k14_zf_lang X0 X1 X2 = k8_zf_lang \\ & X0 (k8_zf_lang X1 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m2_subset_1 X0 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2_subset_1 X1 k5_numbers k1_zf_lang) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_zf_lang \\ & X2) \wedge (m2_finseq_1 X2 k5_numbers)) \Rightarrow ((k14_zf_lang X0 X1 X2 = k8_zf_lang \\ & X0 (k8_zf_lang X1 X2)) \wedge (k15_zf_lang X0 X1 X2 = k13_zf_lang X0 (k13_zf_lang \\ & X1 X2)))))) \end{aligned}$$